



Yebo na Vhimbamukwama

Ntombifuthi Ncwayiba
Kamogelo Matlawe




Ulwazi
Lwethu



Yebo na vatswari va yena a va tshama enhoveni.

Eka ndhawu yaleyo, a ku tshama
Vhimbamukwama wa xihontlovila.

Vhimbamukwama a dumile hi ku dya swihlangi.



Sikwebu, tatana wa Yebo a ri muhloti. Loko a vuya ekaya, a huwelela a ku, "Yebo! Yebo! Tana u ndzi hlanganisa n'wananga."

Yebo a ta ku eka mana wa yena, "Tatana wa ndzi vitana. Ndzi fanele ndzi ya n'wi hlanganisa."

Vhimbamukwama u swi vonile leswi hinkwaswo.



Vhimbamukwama u ringetile ku encisela
Sikwebu,

“Yebo! Yebo! Tana u ndzi hlanganisa
n’wananga.”

A swi tiva ku ri a nga twali ku fana na Sikwebu.

“Xana ndzi nga cinca njhani rito ra mina?” a
tivutisa.



Vhimbamukwama u yile a ya lava ku pfuniwa eka xingomatanda.

“Xana ndzi nga cinca njhani rito ra mina ri fana ni ra vanhu?” a vutisa.


“Hisa xihloka ku fikela xi tshwukuluka, kutani u xi mita hinkwaxo,” ku tsundzuxa xingomatanda.



Vhimbamukwama u yile ekaya a mita xihloka xo hisa.

Kutani a huwelela, "Yebo! Yebo! Tana u ndzi hlanganisa n'wananga."

E-e! Rito ra yena a ri nga fani na ra Sikwebu. A ri bonga.



Vhimbamukwama a nga tsakangi kutani a tlhelela eka xingomatanda.

“Xana ndzi nga endla yini ku kuma rito ro lala, ro fana ni ra vanhu?” a vutisa.

“Sweswi, hisa xihloka vusiku hinkwabyo kutani na mixo, u xi mita hinkwaxo,” ku hlamula xingomatanda.



Endzhaku ka loko a endlile leswi a byeriweke,
Vhimbamukwama u yile a ya huwelela, "Yebo!
Yebo! Tana u ndzi hlanganisa n'wananga."

Rito ra yena a ri fana ni ra Sikwebu.

Yebo u tsutsumerile ehandle.

Kambe a ku nga ri tatana wa yena.



U lemuke xihoxo xa yena nkarhi wu fambile!

U ringetile ku tlhelela endzeni, kambe

Vhimbamukwama a n'wi khomile.


U rhwarile Yebo ku fana na xigodo a famba na
yena endzeni ka nhova.



Ku nga si hela nkarhi, Sikwebu u fikile a huwelela, "Yebo! Yebo! Tana u ndzi hlanganisa n'wananga."

Kambe Yebo a nga fikangi. Manana wa yena a hlamula, "U n'wi huwelerile khale."

Va lemukile leswaku n'wana wa vona u tekiwile hi Vhimbamukwama.



Sikwebu u tekile nhonga ya yena yo hlota kutani
a ya enhoveni ku ya lava jaha ra yena.

Hi le kulenyana u vonile Vhimbamukwama
pavalarile eribuweni ra nambu. A ri na nkwama
wukulu ekusuhi na yena.



Sikwebu u nyandlamerile ekusuhi na Vhimbamukwama. Loko a ri ekusuhi, u jikijekela nhonga liya a ba Vhimbamukwama.

Vhimbamukwama u tlurile kusuka evurhongweni a baleka.

Sikwebu u chuchile nkwama a humesa jaha ra yena.



Sikwebu u vukarhile jaha ra yena. A tsakile ku va a vuyelelanile na yena. Yebo a tsakile ku vona tatana wa yena.

Va rivarile hi Vhimbamukwama kutani va tlhelela ekaya.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Yebo na Vhimbamukwama

Author/s: Ntombifuthi Ncwayiba

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Kamogelo Matlawa

Assurer/s: Arnold Mushwana, Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

